

PROJEKTOVANJE UREĐAJA ZA CIJEĐENJE VOĆA (POMORANDŽA, GREJPFRUT)

Na osnovu datih podataka izvršiti projektovanje uređaja za cijedjenje voća (pomorandža, limun, grejpfrut, limeta).

Ulagani podaci:

Oblik: tijelo loptastog oblika

Materijal: voće pomorandža, limun, grejpfrut, limeta

Dopremanje materijala: ručno u silos


Rad uređaja: automatizovan

Izlazni podaci:

Producit: - sok se skuplja u jednoj posudi
- otpad (kora) se odbacuje u posebnu posudu


Zahtjevi:

A) želje: minimalna cijena izrade.




Parcijalne funkcije su:


1. dopremanje
2. razdvajanje
3. prihvatanje voća
4. polovljenje
5. cijedjenje
6. odlaganje otpada




I struktura varijanta (osnovna funkcionalna struktura)




II struktura varijanta



III struktturna varijanta




IV struktturna varijanta



V strukturna varijanta

Prof.dr Darko Bajić



VI strukturna varijanta

IZBOR STRUKTURNJE VARIJANTE

		Strukturne varijante											
		A – odgovara tehničkom zadatku											
		B – ispunjeni su traženi zahtjevi											
		C – postoji mogućnost realizacije											
		D – realizacija u sopstvenom pogonu											
		E – jednostavan razvoj konstruktivnog rešenja											
		F – kontinualno dovođenje voća											
		G – efikasnost											
		H – troškovi izrade u dozvoljenim granicama											
		I – troškovi održavanja su u optimalnim granicama											
												Ocijeniti varijante rešenja prema kriterijumima:	
												+ rešenje odgovara	
												- rešenje ne odgovara	
												nedostaje informacija	
												- kontrolisati listu zahtjeva	
												Donijeti konačnu odluku o vrijednosti varijante rešenja:	
												+ rešenje dalje analizirati	
												- rešenje odbaciti	
												obezbjediti dodatne informacije	
												analizirati mogućnost izmjene liste zahtjeva	
												Primjedbe, sugestije i pojašnjenja	Odluka
													+
	=												
	III												
	IV												
	V												
	VI												
		A – odgovara tehničkom zadatku	B – ispunjeni su traženi zahtjevi	C – postoji mogućnost realizacije	D – realizacija u sopstvenom pogonu	E – jednostavan razvoj konstruktivnog rešenja	F – kontinualno dovođenje voća	G – efikasnost	H – troškovi izrade u dozvoljenim granicama	I – troškovi održavanja su u optimalnim granicama		Nemogućnost razvoja konstruktivnog rešenja	-
		+	+	+	+	+	+	+	+	+		Komplikovan razvoj konstrukcije koji bi doveo i do povećanih troškova izrade	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-		Komplikovan razvoj konstrukcije koji bi doveo i do povećanih troškova izrade	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-		Komplikovan razvoj konstrukcije koji bi doveo i do povećanih troškova izrade	-

Fizikalna međuzavisnost





Fizikalni efekti za funkcionalne elemente





I parcijalna funkcija: DOPREMANJE VOĆA

Dopremanje voća u silos vrši se ručno.




II parcijalna funkcija: RAZDVAJANJE VOĆA




Fizikalno područje	Princip rešenja	Oznaka rešenja
Mehanika	Ručno	
Mehanika	Dovođenjem voća na element sa urezanim kanalom	
Mehanika	Slobodnim padom	
Mehanika	Dovođenjem voća u rotirajući element sa definisanim kanalima	

Fizikalno područje	Princip rešenja	Oznaka rešenja
Mehanika	Dovođenjem voća u korpu sa rotirajućim tijelom oblika kupe koje ih raspoređuje i navodi na otvor	 2.5
Mehanika	Dovođenjem voća u korpu na čijem je dnu obrtna platforma	 2.6
Mehanika	Pomoću trakastog transportera	 2.7
Mehanika fluida	Usisavanjem	 2.8

Princip rešenja		IZBOR STRUKTURNJE VARIJANTE II parcijalna funkcija: RAZDVAJANJE VOĆA													
		A – odgovara listi zahtjeva		B – postoji mogućnost realizacije		C – troškovi izrade u dozvoljenim granicama		D – siguran način funkcionisanja		E – ima prednost u svom području		F – dovoljno poznavanje problematike		Ocijeniti varijante rešenja prema kriterijumima:	
2.1	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+ rešenje odgovara - rešenje ne odgovara ? nedostaje informacija - konrolisati listu zahtjeva
2.2	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	Donijeti konačnu odluku o vrijednosti varijante rešenja:
2.3	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+ rešenje dalje analizirati - rešenje odbaciti ? obezbijediti dodatne informacije - analizirati mogućnost izmjene liste zahtjeva
2.4	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	Primjedbe, sugestije i pojašnjenja
2.5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Odluka
2.6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
2.7	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-
2.8	+	-	-	+	+	-	?	-	+	+	+	+	Nemogućnost realizacije	+	-




III parcijalna funkcija: PRIHVATANJE VOĆA

Fizikalno područje	Princip rešenja	Oznaka rešenja
Mehanika	Prihvatanje obrtnim elementom u koji voćka upada	 3.1
Mehanika	Pomoću obrtnih lopatica	 3.2
Mehanika	Pomoću translatorno pokretnog elementa u koji voćka upada	 3.3
Hidraulika i pneumatika	Klipovima koji bi izvršili stezanje	 3.4




IZBOR STRUKTURNE VARIJANTE




III parcijalna funkcija: PRIHVATANJE VOĆA

Princip rješenja											Ocijeniti varijante rješenja prema kriterijumima:
	A – odgovara listi zahtjeva	B – postoji mogućnost realizacije	C – troškovi izrade u dozvoljenim granicama	D – siguran način funkcionisanja	E – ima prednost u svom području	F – dovoljno poznavanje problematike	G – jednostavan razvoj konstruktivnog rešenja	H – postoji iskustvo sa razradom ovakvih rješenja	I – pogodna konstrukcija	J – lako uklapanje u okolinu	
3.1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	- + rešenje odgovara - rešenje ne odgovara ? nedostaje informacija -/- konrolisati listu zahtjeva
3.2	+	+	+	+	+	?	-	?	-	+	- - rešenje dalje analizirati - rešenje odbaciti ? obezbijediti dodatne informacije -/- analizirati mogućnost izmjene liste zahtjeva
3.3	+	+	+	+	+	?	-	+	-	+	- Konstrukcija bi se mogla realizovati, ali je nedovoljno iskustva kada je ova problematika u pitanju što iziskuje dodatno vrijeme i troškove
3.4	+	-	-	+	+	+	-	-	-	+	- Dodatni troškovi i nemogućnost realizacije u sopstvenom pogonu
											Primjedbe, sugestije i pojašnjenja
											Odluka




PRIHVATANJE VOĆA – razrada principijelnog rešenja **3.1** (prihvatanje obrtnim elementom u koji voće upada)

Fizikalno područje	Princip rešenja	Oznaka rešenja	
Mehanika	Obrtni element je konusnog oblika	 A diagram showing a vertical blue rectangle containing a white cone pointing downwards. An orange sphere representing fruit is shown falling towards the apex of the cone. A curved arrow at the base of the cone indicates it rotates clockwise.	3.1.1
Mehanika	Obrtni element sa dvije prihvatne strane	 A diagram showing a vertical white rectangle containing a central vertical line with two semi-circular indentations, one on each side. An orange sphere is shown falling towards the left indentation. A curved arrow at the bottom of the central line indicates it rotates clockwise.	3.1.2
Mehanika	Obrtni element sa tri prihvatne strane	 A diagram showing a vertical blue rectangle containing a central vertical line with three semi-circular indentations, one on each side and one at the top. An orange sphere is shown falling towards the left indentation. A curved arrow at the bottom of the central line indicates it rotates clockwise.	3.1.3




Fizikalno područje	Princip rešenja	Oznaka rešenja
Mehanika	Obrtni element sa četiri prihvatzne strane	
Mehanika	Obrtni element sa četiri isprofilisana žlijeba	
Mehanika	Obrtni element sa pet prihvatznih strana	

IZBOR STRUKTURNJE VARIJANTE
PRIHVATANJE OBRTNIM ELEMENTOM U KOJI VOĆE UPADA

Princip rešenja										Ocijeniti varijante rešenja prema kriterijumima:	Donijeti konačnu odluku o vrijednosti varijante rešenja:	Primjedbe, sugestije i pojašnjenja	Odluka
3.1.1	+	+	A – odgovara listi zahtjeva	+	+	B – postoji mogućnost realizacije				+ rešenje odgovara			-
3.1.2	+	+		+	+	C – troškovi izrade u dozvoljenim granicama				- rešenje ne odgovara			-
3.1.3	+	+		+	+	D – siguran način funkcionisanja				? nedostaje informacija			-
3.1.4	+	+		+	+	E – ima prednost u svom području				! konrolisati listu zahtjeva			-
3.1.5	+	+		+	+	F – dovoljno poznavanje problematike							+
3.1.6	+	-		+	+	G – jednostavan razvoj konstruktivnog rešenja							-
						H – postoji iskustvo sa razradom ovakvih rešenja							
						I – pogodna konstrukcija							
						J – lako uklapanje u okolinu							




IV parcijalna funkcija: POLOVLJENJE VOĆA






Fizikalno područje	Princip rešenja	Oznaka rešenja
Mehanika	Polovljenje smicanjem	 4.1
Mehanika	Polovljenje nožem koji se istovremeno i obrće i translatorno pomijera	 4.2
Hidraulika i pneumatika	Polovljenje pomoću elementa vezanog za klip koji bi voćku pomijerao prema nepomičnom nožu	 4.3

IZBOR STRUKTURNJE VARIJANTE
IV parcijalna funkcija: POLOVLJENJE VOĆA

Princip rešenja	A – odgovara listi zahtjeva	B – postoji mogućnost realizacije	C – troškovi izrade u dozvoljenim granicama	D – siguran način funkcionisanja	E – ima prednost u svom području	F – dovoljno poznavanje problematike	G – jednostavan razvoj konstruktivnog rešenja	H – postoji iskustvo sa razradom ovakvih rešenja	I – pogodna konstrukcija	J – lako uklapanje u okolinu	Ocjjeniti varijante rešenja prema kriterijumima:	Donijeti konačnu odluku o vrijednosti varijante rešenja:	Primjedbe, sugestije i pojašnjenja	Odluka	
	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+/-	+/-	+/-	+
4.1	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+/-	+/-	+/-	+
4.2	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	Nije neophodno praviti konstrukciju koja bi izvodila ravno kretanje	-	-	-
4.3	+	-	-	+	+	+	-	-	-	+	+	Ne postoji mogućnost realizacije	-	-	-




POLOVLJENJE VOĆA – razrada principijelnog rešenja 4.1 (polovljenje smicanjem)




Fizikalno područje	Princip rešenja	Oznaka rešenja
Mehanika	Polovljenje nožem koji nailazi na voćku koja se nalazi u nepomičnom kalupu	 4.1.1
Mehanika	Nož je smješten u gornjem (pokretnom) dijelu kalupa	 4.1.2
Mehanika	Voćka u translatorno pokretnom kalupu nailazi na nepomični nož	 4.1.3
Mehanika	Voćka u obrtnom kalupu nailazi na nepomični nož	 4.1.4
Hidraulika i pneumatika	Voćka se nalazi u obrtnom kalupu dok se nož vezan za klip translatorno pomijera prema njoj	 4.1.5

IZBOR STRUKTURNJE VARIJANTE
 POLOVLJENJE VOĆA SMICANJEM




	Princip rešenja	A – odgovara listi zahtjeva	B – postoji mogućnost realizacije	C – troškovi izrade u dozvoljenim granicama	D – siguran način funkcionisana	E – ima prednost u svom području	F – dovoljno poznavanje problematike	G – jednostavan razvoj konstruktivnog rešenja	H – postoji iskustvo sa razradom ovakvih rešenja	I – pogodna konstrukcija	J – lako uklapanje u okolinu	Ocjjeniti varijante rešenja prema kriterijumima:
4.1.1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	Ocijeniti varijante rešenja prema kriterijumima: + rešenje odgovara - rešenje ne odgovara ? nedostaje informacija ! konrolisati listu zahtjeva
4.1.2	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	Donijeti konačnu odluku o vrijednosti varijante rešenja: + rešenje dalje analizirati - rešenje odbaciti ? obezbijediti dodatne informacije ! analizirati mogućnost izmjene liste zahtjeva
4.1.3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	Primjedbe, sugestije i pojašnjenja
4.1.4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Odluka
4.1.5	+	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	S obzirom da je za parcijalnu funkciju „prihvatanje voća“ izabran obrtni element, konstrukcija nije pogodna
												-
												-
												-
												+
												-



V parcijalna funkcija: CIJEĐENJE VOĆA


Fizikalno područje	Princip rešenja	Oznaka rešenja
Mehanika	Cijeđenje se vrši translatornim kretanjem polovine voćke ka obrtnom tijelu	 5.1
Mehanika	Polovina voćke u obrtnom elementu nailazi na nepomični element oblika polusfere	 5.2
Mehanika	Polovina voćke smješta se u zazor između elementa za prihvatanje voćke i drugog obrtnog elementa koji se sprežu čime se na nju ostvaruje pritisak	 5.3

V parcijalna funkcija: CIJEĐENJE VOĆA




Fizikalno područje	Princip rešenja	Oznaka rešenja
Mehanika	Polovina voćke se kreće zajedno sa obrtnom trakom, dok se element za cijeđenje voćke obrće i vrši pritisak	
Hidraulika i pneumatika	Elementi vezani za klipove kreću se jedan ka drugom i vrše pritisak na polovinu voćke koja se nalazi između njih	
Hidraulika i pneumatika	Na polovinu voćke koja se nalazi u obrtnom tijelu pritisnom silom djeluje drugo tijelo vezano za klip	

IZBOR STRUKTURNE VARIJANTE
V parcijalna funkcija: CIJEĐENJE VOĆA




Princip rešenja	A – odgovara listi zahtjeva	B – postoji mogućnost realizacije	C – troškovi izrade u dozvoljenim granicama	D – siguran način funkcionisanja	E – ima prednost u svom području	F – dovoljno poznavanje problematike	G – jednostavan razvoj konstruktivnog rešenja	H – postoji iskustvo sa razradom ovakvih rešenja	I – pogodna konstrukcija	J – lako uklapanje u okolinu	Ocijeniti varijante rešenja prema kriterijumima:
5.1	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+ rešenje odgovara - rešenje ne odgovara ? nedostaje informacija ! konrolisati listu zahtjeva
5.2	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Donijeti konačnu odluku o vrijednosti varijante rešenja: + rešenje dalje analizirati - rešenje odbaciti ? obezbijediti dodatne informacije – analizirati mogućnost izmjene liste zahtjeva
5.3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Primjedbe, sugestije i pojašnjenja
5.4	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	Odluka
5.5	+	-	-	+	+	+	-	+	-	+	Ne postoji mogućnost realizacije s obzirom da se prethodno izabrani dio za prihvatanje voća kreće obrtno a ne translatorno
5.6	+	-	-	+	+	-	-	-	-	+	Ne bi se ostvarilo potpuno cijeđenje voća
											+
											-
											-
											-
											-



VI parcijalna funkcija: ODLAGANJE OTPADA


Fizikalno područje	Princip rešenja	Oznaka rešenja	
Mehanika	Na tijelo uređaja za cijeđenje soka postavljaju se elementi na koje nailazi polovina voćke čime se skida sa obrtnog tijela i odlaže u korpu za otpad	 A diagram showing a circular rotating platform with several grey circles representing fruit halves. Two orange semi-circular components are attached to the platform, each with a small black arrow pointing towards the center. As the platform rotates, the fruit halves fall off onto a light blue conveyor belt below.	6.1
Mehanika	Slobodnim padom	 A diagram showing a circular rotating platform with several grey circles representing fruit halves. A single orange semi-circular component is attached to the platform. As the platform rotates, the fruit halves fall directly downwards through a vertical slot into a light blue container below.	6.2
Mehanika	Polovine voćke nailaze na urezane cijevi, skidaju se sa obrtnog tijela i odlažu u odvojene korpe	 A diagram showing a rectangular rotating platform with several grey circles representing fruit halves. Two white cylindrical tubes are positioned on the platform. As the platform rotates, the fruit halves fall into these tubes and then drop into two separate light blue containers below.	6.3

VI parcijalna funkcija: ODLAGANJE OTPADA



Fizikalno područje	Princip rešenja	Oznaka rešenja
Mehanika	Korpe za otpad na zidovima imaju urezane polukrugove na koje nailaze polovine voćke i skidaju se sa obrtnih tijela	 
Mehanika	Odlaganje otpada u jednu korpu	




IZBOR STRUKTURNE VARIJANTE
VI parcijalna funkcija: ODLAGANJE OTPADA

		Princip rešenja	A – odgovara listi zahtjeva	B – postoji mogućnost realizacije	C – troškovi izrade u dozvoljenim granicama	D – siguran način funkcionisanja	E – ima prednost u svom području	F – dovoljno poznавање проблематике	G – jednostavan razvoj konstruktivnog rešenja	H – postoji iskustvo sa razradom ovakvih rešenja	I – pogodna konstrukcija	J – lako uklapanje u okolinu	Ocjena rešenja	Ocijeniti varijante rešenja prema kriterijumima:	Donijeti konačnu odluku o vrijednosti varijante rešenja:	Primjedbe, sugestije i pojašnjenja	Odluka
6.1		+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	- + rešenje odgovara - - rešenje ne odgovara ? nedostaje informacija ! kontrolisati listu zahtjeva			
6.2		+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	- + rešenje dalje analizirati - - rešenje odbaciti ? obezbijediti dodatne informacije ! analizirati mogućnost izmjene liste zahtjeva			
6.3		+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	Nedovoljno efikasno rešenje	-		
6.4		+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	Nepovoljna konstrukcija, jer bi otpad slobodnim padom upadao direktno u posudu sa sokom	-		
6.5		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Konstrukcija nije pogodna, jer ima dvije korpe za otpad	-	+	



ODLAGANJE OTPADA – razrada principijelnog rešenja **6.5** (odlaganje otpada u jednu korpu)

Fizikalno područje	Princip rešenja	Oznaka rešenja	
Mehanika	Odlaganje otpada u jednu korpu u koju se postavlja posuda za sok (na dva zida korpe urezani su žljebovi za skidanje polovina voćke)	 A schematic diagram showing a rectangular waste bin. Inside, there are several circular objects representing fruit halves. Two vertical panels on the sides have small rectangular cutouts (slits) at the bottom, designed for peeling fruit like apples.	6.5.1
Mehanika	Odlaganje otpada u jednu korpu u koju se postavlja posuda za sok (na dva zida korpe urezani su žljebovi za skidanje polovina voćke)	 A schematic diagram showing a rectangular waste bin. Inside, there are several circular objects representing fruit halves. Two vertical panels on the sides have small rectangular cutouts (slits) at the bottom, designed for peeling fruit like apples.	6.5.2

Fizikalno područje	Princip rešenja	Oznaka rešenja
Mehanika	<p>Odlaganje otpada u jednu korpu u koju se postavlja posuda za sok (na dva zida posude za sok urezani su žljebovi za skidanje polovina pomorandže)</p>  	6.5.3
Mehanika	<p>Odlaganje otpada u jednu korpu oblika fioke</p>  	6.5.4

IZBOR STRUKTURNE VARIJANTE
ODLAGANJE OTPADA U JEDNU KORPU

Princip rešenja		A – odgovara listi zahtjeva	B – postoji mogućnost realizacije	C – troškovi izrade u dozvoljenim granicama	D – siguran način funkcionisanja	E – ima prednost u svom području	F – dovoljno poznавање проблематике	G – jednostavan razvoj konstruktivnog rešenja	H – postoji iskustvo sa razradom ovakvih rešenja	I – pogodna konstrukcija	J – lako uklapanje u okolinu	Ocjjeniti varijante rešenja prema kriterijumima:	Donijeti konačnu odluku o vrijednosti varijante rešenja:	Primjedbe, sugestije i pojašnjenja	Odluka
6.5.1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	Istresanje korpe je nepraktično	-		
6.5.2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	Istresanje korpe je nepraktično	-		
6.5.3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	Istresanje korpe je nepraktično	-		
6.5.4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+		

